

(81294) indexes 4p (6/6) J Kgadi Mpe
 294 History of Molepo subclans. TYPED 13/9/39. 18 JUN 1939
 pp. 1-8

Lenaneo la meloko ea Chaba sa Molepo
 Bogolo-golo naga e be e le ea Setthapelo o
 bina nare, sereto ke 'Maphaka. Gona joale
 ba timeletji la 'hoetjoga ga Mamabolo
 matopana a bona. Goa fihla Matebele
 'Makubu' a ba fenya a tjea naga. Ke ba
 ga molemanane ba bina phukujoe sereto
 ke mothokwa oa 'mapeloana. Setjo sa bona
 ke matsuitsoa 'Zwazis'. Ba tla ba qga
 Titijoe thaba e makgolo. Ge ba tloga gona
 kgoshi ke ge e le bo Bodiba, Ba t'heogela
 'Ka Boshaga. Magoro a bona ke molemanane
Separa, Maloka le Tema. Bodiba a lateloa ke
 Ramafala oa motjja khuloana. A lateloa
 ke Tse ke 'Matoko' a tsoala Theledi, a hlalana
 le 'Mage' Mamphelane, ngwana Makgatho a ea
 a tjeoa ga Motimela a ea le Morogae. Goa bu-
 sha Naledi, A tsoaloa ke 'Mankala, Naledi
 a tsoala Ramafala II Kgactjedi ea Ramafala
 ke Sebodi. Ramafala a 'hua ntšeng
 Maune. "Mankala e be e le Ranganana Naledi"
 Goa busha 'Makubu' a soaretje Ramafala a
 'hua e sa le e monyennyane. Goa busha Tse ke
 Moratho oa ge, a tsoaloa ke 'Makubu. Tse ke a
 Tsoala Segvata, Moroa Segvata ke Monyama,
 Sereto ke: 'Mage Maphona ribega Mogopo', batho
 ba lle ke Maragana teng. Batho ba ile ke
 Badimo ga ba 'hue! Hono'na ke le bolaike
 ngoana bo Moshibudi la se ke la tsoya, ke
 dietje manong mpatla! Maaka a 'Mama-
 budi a khore! Ke 'reto sa makgoloa go mohlaba
 ba cloa le maphono. E sa le e monyennyane
 o soaretje ke Kgadi Separa Bogoshi
 (Ka Motau Tema)

3. Kgomo e latelang molelemane ke Mpe. Le bona
 ke matebele ba tjoa go tu le molelemane, ba
 mpa ba ile ba arogana tseleng. Na ge ba
 ga mpe ba ne ba elwa kudu. Le motho
 o o tjoa go loeng ga bona; ke ba ga mpe
 ya Makoro, ke di cheudi photha melala. Baga
 d Sediba-tlala sa Makoro, ba ga sejoba
 ka metse le bese la kgomo le e gona. Ke
 Makubu kgomo matebele a hlo ka kgomo
 a ja motho. ⁽⁴⁾ Ba tla baaga Thogoaneng
 moo e leng ga maja le hono. Ba ena le
 sekele le masekwameng le Tsamag e le mago-
 ro a moagetjeng. Go tloga moo ba tla ba
 Boshega ba aga mogau. Ke moo molelema-
 a ba biditjeng, eena a le mapelane. a re
 etla u je ditlhogoana ma kgolo. Ba arogane
 ne le sekele le masekwameng Thogoaneng
 bas ba leba magane. ⁽⁵⁾ Ba ga motepo ba hoe
 ditje ba shetje ba hianane le molelemane
 Ba bina kgomo 'Nare' sereto ke lebele. Kgabi
 tja bona ke: Mabusa a tsoala Segodi
 'Mautla' a tsoala Mahoro II a tsoala
 'marobela a tsoala Makoro III a tsoala
 Malaka Felix) Makoro oa pele ke ea beng
 a busa ge ba sa le Thogoaneng.

Ka 'Malaka Mpe

⑥ Molepo: Ke 'matšoane a boshega tlou setumo's mogaba tloana tja ja Kga-bane. Ke Ma Kgalaka a mangotto ba goa moshe oa Cedi mogolo a goe Ke Ma Kgoba, moratho ke mathabatha oa Kofi Ba Kgaogane le Ma Kgoba Thabeng ea Kga tla. Ma Kgoba a tšela noka ea lethlaba a ea aga mo go bitjwang Ma Kgoba's Kloof. Molepo a thogela Boshega a hoetja naga e le la mar-tabele a fihla ja dumedisha, Ba mo amogela, ba re u tšibe dipholo re je Msuta a Na ale n gabi Molepo a dula a loba go Molelemane go fihela a ba petogela. Tjeo Kedi ngo-dile ja nwa ea bona"

Magoshi a bona ke a:

' Matšoane

⑦ Tsela o haitse e sengwana hoitje Morotong goa busha Mashwahla 'Lekonya' a latela ke Malatsoa tlo ja Kga tla a lateloa ke Seudu. Setlakalane I Maisha I Setlakalane II a hoa moane ntaenga sena Morog. Goa busha Seudu II 'Mankgatling' ea ba 'Makgwana Maisha III (Homelet) Ba soaretje lapa la Moshate le sa bopjwa. Setlakalane III o 'hoile ngogola bogose lehond bo soere ke 'Makgwana, o bopa loapa la Maisha ea 'hoileng e sa le e morwa a sena ngwana.

9. Mokhou o tjoa Nareng ga Letsoalo o bina
 Mare Seto: Monareng. a tlaa aga ga ma
 hlakola a kopana gona le Hiine a etjwa
 mogoshi ga matla o bitjwa Hiine monye bogoshi
 jwa Tjane o Tjina H. lanflagane. Sereto ke mokhou
 Ba Mokhou kgoshi th tjabona ke Makgaga
 Ba ga Molepo ba mo fa 'Mamalatoba' moradi
 a mo tsoalela matshela, matshela a tsoala
 magatolle. Magatolle o tsoetje motjellele. Sereto
 sa makgaga ke Mokgabudja ntoa makgaga'a
 nokana chwana.

10. Ba ga Mogano ke Makgalaka ba tjoa moshe
 oa Odi Lap Lempopo river. Ke ba biroa le
 bina leba le bona ba hoeditje ba ga
 Molepo ba shetje ba thupile naga go Ma-
 kubu Sereto sa mogano ke Mokgalaka,
 ke motso oa Tja'a tsoala 'a molepe mogano a
 be u le tloa maloba re senya ka go ba
 'miroa, maditamela seobona e choshi
 tja shala di motona. "Ba biroa ba bang
 ke ba ga maime". Magoshi a bona ke a:
 Phasoane ke kgoshi ea bona ge ba tloga
 tsooane "Bo biroa" a latloa ke Matsaba
 Makokotoane "Hlakudi" Tshoane, Mokgoloane
 Matududu "Tlepe" Nkuephilo, ka moka ke
 Magoshi a go tsoaloa f seng ba ranoane
 ba go swarela bangue. Maliska hlane
 ke eena ea sware tjeng Ngwana oa
 Nkuephilo Tshoane eo a ba leng monye-
 nyane.

Tje di laadishoa ke mabadikana
 Morodi'a Matududu Mogano.

- ⑫ Magoro a mang a manyenyana ke bo Madiga, Rammala 'Phu'hu 'Maboa' ba tjoa go 'Mamabolo ba bina Motobe Sere to ke mpedi, ke batho ba tjwang le Lechitela, moea joatladi bogelagale u se tlo 'hoetja ba go timile joko jwa shatela. Nonq' ea 'Mamosima' a ngoako eo ba reng diphofa e ena phepung, molomo e rita bobete, lechitela le metsi le oetja madiba a 'Mamosima' a ngoako.
- ⑬ Ba ga Ukuana tjape ba bina Kgare le bona ke matibele. ⑭ Ke Makgalaka a ga Molema a gona bona ba tjoa ga Molema hleng le Tloetla. ⑮ Mojapelo o tjoa motletane o bina lehalerwa sere to ke mohlalwa a tla a aga boshega, Ba tloza ba aga motuelereng. Se kgoshi e le motlape a lateloa ke Kueha. Tshono ba phatla laditjoe ke dipolasa, bonchi jwa bona bo boetje motletane. ⑯ Bangue ke ba ga Mothepo a matjale, ba tjoa bokga-ga ba bina phuti, sere to ke motlone. Ba dula 'Mahlaka. Kgoshi ke Paladi Moroa Masite.
- ⑰ Magoro ka lenaneo la bogoshi:

1. Molepo ke eona ea moshate
 2. Moleleman ke eona tona e kgolo
 3. Mogano o latela moleleman
- ⑱ a mang ke magorwana a ka fase goa ga a petane. E lang tjona diphupu ke tjona tje

Amaso Motemele

Kwadi ea marumo

19. Ke Kwadi 'malegalane, Jo! liho nkabe e
 be jula ka bona leba ka Chabela Jo
 Marumo Ma ja batho, ke nametje
 Maphoshane'a phatlana ka bona rare
 a bolava a ala-ala diatlana! Kesang
 bo-rare ba Chabe, Marumo ba klabane
 gale. A lapile madapa teng bana ba
 ntlo tje dikgolo, ke re go lebelela segola
 mahlo a bae le megokgo. Ke mo go llogo
 Mathula bo ra-~~h~~athula dikgapana
 Hukubu la kamashala le re goda le ante-
 tja le nkganchetja mo'omo ke molomo oa
 go ja magoshi. Ke botjische moono le
 "Mamathufa le Thomo'a bo Mpepetloane
 le re Melau ke e lahile ke? Melau
 kobo ea bohego, ke kobo ea magogela gote,
 ke kobo ea mantla-ulfana. Moletlane
 kgoshi ke chosha sebidjete ke lepi sa marumo

ka George Molepo

Collected by J. Kwadi Mpe
 Bethel Molepo
 P.O. Boyne

K34 | 5 7

Koadi ea marumo (continued)

(20)

Moono le Mamathula ba re: Ke ba
 tlogetje 'Maphoshane ba bo'asa.
 Le re ga las la ntetja maro-
 ng, le tjoa go ja borare
 maune. Bana besho ba tsoetje
 la le ba raro, ba nque ba lloe
 ke thari tja, bapadi, ba ba llogo
 ke kgomo ga re ba llele, re lle-
 la tja go ja ke phafana ntlong.
 Ge re eja ntšo rea tla re
 rata go re ija khulong e lego
 madi a bagale. Ke re go tsa
 le nkepele ka sepele sa marumo
 ka mogama le epele ba lemi

Solomon Seputu

- (22) Direts tja dithaba le dinoka
 Lilijoe: Thaba madigolo thaba serikwa ka kgomo
 Malletja ea ba pheta ea letsika e etjwa
 go 'Masefa, go Motjwa khulwana matuba
 'Masefa magalagalleng. Pe ba chabako
 ga re iphile. Pe tjoa Magalagalleng,
 ba pelo ea kgomo ea marega
 sepelela mogoanyeng.
- (23) Mogoshi Thaba ea diala thaba ea dikhorat'a
 thoko, thaba ea bo ngoana phalama
 le Magashanye a bo kobela e rego kho-
 ra sa re tlala sa re kgoto ka pedi
 Sehlale ke 'Malleka thabana ea gare legakwa
 thaba ea sefala ea bo sethote kea
 raga ea bo phahle 'Mamhale ea bo
 morako kgafaga setsetsareng,
 morako kgafaga 'a Mapuiana. Ga bo
 nonyana kea lla ga bo mosadi oa
 madgoa. Motlhong ga ga bo
 phadhle Ma'huibi, Phahla a ga
 ngoana Makoro.
- (24) Segoele Segoele sa ga Ramshala, Segoele
 se botse bo tsego Mosegare sa ga-
 loga ke naga ea bo 'Ma mokgadi 'a
 Pagane.
- (25) Sepiri Sepiri sa matang-tang naga ea
 moriri moshoeu; Maripanyane Moko-
 toana.
- (26) Lego Sa Mapa Modibedi Lego sa ^{bo} ma Kolota
 a Tjale sa bo Motlapi mo tlogotli
 sa bo mogami a kgomo tja bo
 Ntshebile
- (27) Le-goeng: ke Sekoeng ga' bo mokgeri a serokolo